




# **Test setup photos of EUT**



**Orthogonal plane of EUT**

- The testing was set in the below orthogonal plane and measured.



**X-axis**



**Photos of Radiated Spurious Emission Test (Below 1 GHz)**


**Photo of MPE Test Set up at 15 cm distance (B-field)****Position A****Position B**



**Position C****Position D**





**Photo of MPE Test Set up at 13 cm distance (B-field)****Position A****Position B**



**Position C****Position D**






**Photo of MPE Test Set up at 10 cm distance (B-field)****Position A****Position B**



**Position C****Position D**






**Photo of MPE Test Set up at 8 cm distance (B-field)****Position A****Position B**



**Position C****Position D**






**Photo of MPE Test Set up at 6 cm distance (B-field)****Position A****Position B**



**Position C****Position D**






**Photo of MPE Test Set up at 15 cm distance (E-field)****Position A****Position B**


**Position C****Position D**



**Position E**


**Photo of MPE Test Set up at 13 cm distance (E-field)****Position A****Position B**



**Position C****Position D**






**Photo of MPE Test Set up at 10 cm distance (E-field)****Position A****Position B**



**Position C****Position D**



**Photo of MPE Test Set up at 8 cm distance (E-field)****Position A****Position B**

**Position C****Position D**



**Photo of MPE Test Set up at 6 cm distance (E-field)****Position A****Position B**

**Position C****Position D**